

«ХОЛБОС» ПОТРЕБСОЮЗ ТЭРИЛЛИБИТЭ 95 СЫЛАА

УРАТЫ ИСТИН ӨЙДӨБҮЛЛЭЭХПИТ



Xаннык баарар киңиэхэ үлээббит тэрилтээ куруулук съярдык, ыраас, суроши орлогуунан кийрөр ураты истингийд болтуу хааллаарар. Мин 1974 сыйлаахха Сылангаацы боксёринээр бийжиринэн үлээббитим. Оччолорго директорынан Потапов Николай Васильевич үзүүлжээ илээ. Бийжирдэрийн Коркина Мария Николаевна, Гуляева Елена Николаевна, сробоочайлан Сивцэв Алексей Александрович буолан үлээббитим. Улалииргэ усулубуйя ынарахан этгээ. Ол курдук, дээдэжт тымнын буолара, улаа барьта илли күүүн эрэйэрэ. Онохнут кирлигчээ, онжуу тимир курдээжин кийжигитим угар, оруур этийт. Манна иоси сыл үлээц баар мадаанынга уборчидан кийжбистим.

1980 сыйлаахха он камнэ дүректор Макарова Анастасия Гаврильевна мийги продавчынан анабыта. Манганын таажа суурбагтган тахса сыл итигээбийн үлээббитим. Үлээббит коммэрцээр кассирдаабытгын, ал бэлдэгээр сэбийдиссийнэн эмээ үлээббитим. Элбэх дьону кытари адтынтын. Макарова Анна Сергеевна, Докторова Александра Михайловна, Ноговицына Алина Васильевна, Аянитова Любовь Титовна, Макарова Мария Петровна, Попов Алексей Алексеевич, Дьячковская Мария Дмитриевна, Дьячковская Александра Егоровна.

Анна ТОВОРОВА

УОН СЫЛ ҮЛЭЛЭЭБИТ ТЭРИЛТЭМ



мин. Сменабыт бийрдни сууха этгээ, онжуу соогохтуу турарбыт. Ус сыл хачыгаардаан баран боксёринээр оробоучайлан көспүтүм. Онжуу сэбийдиссийнэн Федосеева Галина Петровна, бийжирдэрийн Макарова Мария Петровна, Ноговицына Алина Васильевна, Докторова Александра Михайловна этийэр. Нэдээлээр б күн үлээббитим. Муус-мас кийлэрээрим, бурдук кийлэрэн сийдэвлигим, үс-түүрт массыннаа кууллаах бурдуктары куруустуурум, күн айын төвтүү танаарын кийлибий мадаанынга танаарым.

Түүрт сыл үлээзэн баран мадаанынга оробоучайдаабытгын. Сэбийдиссийг Анна Сергеевна Макарова эта. Онтон салын хачыгаардаабытгын. 2000 сыйлаахха пенсияда тахсамхгар дээри үлээббитим.

Коллективынгээ танаа эйлээрээ. Бары бийр санаан түмсүүлахстик үлээббитгүйт. Билингти эргизэн үлээббитээригээр чигийн доруобуйаны, танаарын талаах үзүүн баарын.

Максим МАКАРОВ

рова, Дьячковская Матрена Ильинична, Дьячковская Матрена Никитична, Федосеева Галина Петровна, Макарова Евдокия Николаевна, адэрдартэн Сивцева Мария Васильевна, Сивцева Нургузайана Николаевна, Борисова Зинаида Николаевна, Герасимова Наталия Семеновна, Трофимова Светлана Борисовна, о. д. а.

1986 с санга мајаанынга кийрбийт. Мадаанынмыг улахана, сыйлаана, үлээвтэргэ үчүнгээ сурдзэх этгээ. Улээдээ кургумын эхийн тийз сийдээн табаар атылааныны төрийэрбийт, улуус ичинэн ынтынлар атын-даяарбандаларын гар актыбынайдык кыттарбыт. Уларыга тутуу комитэтуух баар барьта нуурманан, кырымчыктых атыланара. Онноовор түүнэри учараттаан табаар ынтынлар. Онно маҳтанааччыда, хомойоччу да угус буолара.

Кийнин байжит тусла ПО буолан председатель Монастырева Ольга Петровна, сэбийдиссийнэн Макарова Анна Сергеевна, продавчынан Сивцева Мария Васильевна, мадаанын эхийн комитэгээр мадаанынмыг ис бараанын тулсарынга угус врүтээх улзны ынтынларыт. 2000 сыйлаахха улууска "Бастын үлээхэн мадаанын" буолбушт. Мадаанынмыг инигээр библиотека, кассета прошта, чайнай абан үзүүлжсан эбийн үн-харчы кириягин сийгисигит. Ардын гар байжит соротуогисанан тулпугт одуруоштуулжсан, сир анын кээжирбаларын ягорон Дыксуутский куррака атын эргизэн дээрбендаларын гар сийгисигит. Бийрээ үлээббит комитэни олус күндүтүк санын биши. Субугуунуу кагар

1985 сыйлаахха Сыланг нээлийн Учун-Күаллээри боксёринэтигээр бийжирдэж үлээббитим. Ноговицына Анна Васильевна, Аянитова Любовь Титовна, Макарова Евдокия Николаевна буолан үлээббит саарлавыгыт. Евдокия Николаевна улзгуска ылан урайбытга. Учун буолан хаалбигыт. Райпо-жа председателинэн Платонов Герасим Степанович үзүүлжилж Профсоюну Неструевна Нюрбиза Егоровна салайара. Учун Күал эргизин дираистэринэн Макарова Анастасия Гаврильевна үзүүлжжээ этгээ.

Үлээббит сарсыарда 2 чаастан саарлаваара. Солдатский онохко бунаарбыт. Дыээббит тымнынга сурдзээр Килиэн сарсыарда 9 чааска мајаанынга тийжихэээр. Кунгыз туурт танаарбыт.

КИЛИЭП МЭЛДЬИ БААР БУОЛАРА

Килиэн мадаанынга мэлдьи баар буоларын хааччыбарбыт. Ус участак мадааныннаарын кытари хааччыбарбыт. Оройон кийнин боксёринэтигээр альяншина эмээ бийгиттэн ылаллара. Онохнут алдьаннаарын Кытанаахха түүнгү сменээ тийжин үзүүлжжээ.

-

Мин үлээббит каммэр Федосеева Г. П., Аянитова А. Г., Ноговицына А. В., Докторова А. М., Аянитова Л. Т. бааглара. Бийрээ үлээббит комитэни олус күндүтүк санын биши. Субугуунуу кагар

Марин МАКАРОВА

КҮНГҮМНҮҮЛААХ, ДҮҮЛҮҮРДААХ ЭТИБИТ



1955 сыйлаахха кыргызинэн Сыланга көнөн кэлбитет. Фермаца арынтынан үлээббитим. Онтон 1962 сыйлаахха Сыланг сельпотребтари мадаанынгиз оствуоранынан кийрбитет. Итихи Дычковской Афанасий Николаевичтэйн уонна Макарова Евдокия Павловналын бийрээ үлээббитим.

Мин үлээббит сарсыарда 9 ч. калэн мас хайгын кыстаан ики онову оттуу, эбижээ сабан барьы, эбизэтэн кийн эмээ хайгын кийлэрэн оттуу, юнэн сабан барьа дынээзэн буолара. Итихи таанын дынээ суүйүүтээ, талгэн хаарын курдьүүтээ, ысқылааттан мадаанынга бородуута, табаар кийлэрэн эмээ мин эхэнинийн этгээ. Оччолорго бурдугу кийлийн атыльыннадаа. Ол кууллар хомуустарын кийнайан, тээжин, аярахтаан байр куулга 40 куулга хаалгаан, аяарын тигэн болзмийнрим. Отононгын буулттарын бородуун буолара. Куулун астахха сотору туттуулар бодьо тохсан кийлибий чүүтэйдик танаарбат буолан аярдлынро. Боксёрийн үзүүн сыйлаарга Федорова Анастасия уу баачынан үлээббитто. Кынгынтын тымнында оруултуул байзлааны, сааралын бутгашууну муус кыанаан буолан камзра. Сурдзээ үлээббит, ууржнынг, учугэй майтылаах этгээ Ханаан да тонгум, сыйланын дээжбэлтэй буолара.

Бийрээ үлээббитгүйтим үлээббитээр шус кынгүмнүүлаах, дүүлүүрдээх чизиний эзлээр. Кинилэринэн южн туттабын, ханаан да умнубашын.

Елена ДРУЗЬЯНОВА

Баланам баламинээ Алексей СЛЕПЦОВ

